


Kung ikaw nagtuo ani nga Maayong Balita ni Jesus Kristo sa tibuok mong kasingkasing, dawata si Jesus Cristo pinaagi sa yano ug sama sa bata nga pagtoo. Dawata Siya pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Palihug ug buhata kini karon dayon sa dili pa ulahi ang tanan. *"Siya nga nagatoo sa Anak adunay kinabuhing walay katapusan: ug siya nga wala nagtoo sa Anak dili makakita sa kinabuhi; apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya."* Juan 3:36 *"Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo."* Pinadayag 20:15



P.O. BOX 1115 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535

WWW.HOPETRACTS.ORG

Are You 100% Sure? (Cebuano) Tract 526



Ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios.

Ang **Dios nag-ingon** nga kita naitakda sa kamatayon. *"Ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay, apan human niini mao ang paghukom."* Hebreohanon 9:27. Walay labaw nga mas importante sa tanan, kon dili ang pagpangandam sa pag-atubang sa Dios! Possible ba nga ang tawo 100% nga makasiguro nga siya makaadto sa Langit?

Ang **Dios nag-ingon** nga possible ikaw makasiguro nga makaadto sa Langit! *"Kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtoo sa ngalan sa Anak sa Dios; aron kamo masayod nga kamo aduna nay kinabuhing dayon, ug aron kamo motuo sa ngalan sa Anak sa Dios."* 1 Juan 5:13 Daghang mga tawo nagatoo nga ang pagkabuutan o ang pagkamaayong tawo mao ang makatabang nila pag-adto sa Langit.

Apan ang **Dios nag-ingon** nga walay tawo nga matarong. *"Ingon sa nahisulat, Walay matarong, wala, bisan usa...walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa. Kay ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios."* Roma 3:10, 12b, 23

Ang **Dios nag-ingon** nga naay silot nga ibayad sa atong mga sala. *"Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon..."* Roma 6:23a Si Jesus Cristo nagpakamatay bayad sa atong mga sala, aron kita dili na pagasilotan sa Impyerno. *"Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga Anak, aron si bisan kinsa nga nagatoo diha kaniya dili gayud malaglag, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan."* Juan 3:16

"Apan and Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si Cristo namatay alang kanato." Roma 5:8 Si Jesus Cristo nagpatulo sa iyang bilihon nga dugo aron sa paghugas sa atong mga sala. *"Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala."* Colossians 1:14. Pagka-human sa ika-tulo nga adlaw gikan sa paglubong sa iyang lawas sa lubnganan, si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon.

Ang **Dios nag-ingon**, kita kinahanglan motuo niini, dili lamang sa atong hunahuna, apan sa tibuok natong kasingkasing. *"Nga kon imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Jesus, ug magatoo diha sa imong kasingkasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas."* Roma 10:9

Ang **Dios nag-ingon** nga ikaw kinahanglan maghinulso!
"Ako mag-ingon kaninyo, Dili: apan, gawas kon kamo maghinulso, kamong tanan usab malaglag." Lukas 13:3
Kini nagpasabot nga kita masubo ug motalikod sa sala, ug dawaton si Jesus Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. *"Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulso ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan..."* 2 Corinto 7:10a *"Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya ug katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtoo sa iyang ngalan."* Juan 1:12.

Ang **Dios nag-ingon** nga bisan si kinsa pwede maluwas. *"Kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas."* Roma 10:13